

# URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

GLAVNI GRAD PODGORICA  
SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA  
I ODRŽIVI RAZVOJ  
Broj: D 08-332/24-882  
Podgorica, 03.07.2024.godine



## SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ GLAVNI GRAD PODGORICA

na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17, 44/18, 63/18,011/19, 082/20, 086/22, 004/23), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave ("Sl. list CG", br. 87/18,28/19, 75/19, 116/20 i 76/21, 141/21, 151/22 i 012/24), DUP-a "Zabjelo-Ljubović" izmjene i dopune, evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine podnijetog zahtjeva Agencij za izgradnju i razvoj Podgorice, d.o.o. Podgorica, izdaje:

### URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije -

za izradu Glavnog projekta izgradnje dijela Ulice "Nova 9", u zahvatu DUP-a "Zabjelo-Ljubović" izmjene i dopune, u Podgorici

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:

Agencija za izgradnju i razvoj  
Podgorice, d.o.o. Podgorica

### 1 POSTOJEĆE STANJE

Uvidom u priloženu dokumentaciju i planske smjernice može se konstatovati da saobraćajnica nije izgrađena shodno smjernicama plana.

### 2 PLANIRANO STANJE

#### 2.1. Namjena parcele odnosno lokacije

Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Zabjelo-Ljubović" izmjene i dopune u Podgorici, koja je predmet UTU –a, markirana je na graf. prilogu "Saobraćaj".

Saobraćajnica pripada mreži sekundarnih ulica. Sekundarni dio mreže predložen je tako da, dopunjujući primarni sistem mreže, obezbjeđuje pristupačnost do svake parcele.

Situaciono rješenje – geometriju saobraćajnice raditi na osnovu grafičkog priloga gdje su dati svi elementi za obilježavanje: koordinate ukrasnih tačaka, radijusi krivina, radijusi na raskrscima i poprečni profili. Prilikom izvođenja pristupnih saobraćajnica unutar bloka može doći do manjih odstupanja u odnosu na geometriju datu u planu, zbog uklapanja u postojeće stanje

Obodne saobraćajnice projektovati za računsku brzinu  $V_r = 50\text{km/h}$ . Pristupne-stambene ulice unutar bloka projektovati za  $V_r = 30\text{km/h}$ .

Prilikom izrade glavnih projekata sastavni dio je i projekat saobraćajno - tehničke



|      |  |
|------|--|
|      | <p>opreme.</p> <p>Ulazi na formirane urbanističke parcele mogu se planirati po principu da je iz jedne saobraćajnice moguć samo jedan ulaz-izlaz. U slučaju da urbanističku parcelu tangiraju dvije saobraćajnice moguće je ulaz ostvariti sa jedne a izlaz sa druge saobraćajnice.</p> <p>Vertikalno rješenje – niveletu saobraćajnice raditi na osnovu visinskih kota koje su date u grafičkom prilogu a služe kao orijentacija pri izradi glavnih projekata. Zato je potrebno za novoprojektovane saobraćajnice gdje duž njih nema izgrađenih objekata a predviđeni su planom, prvo uraditi glavne projekte ulica a zatim tačno odrediti kote niveleta. Na dijelovima gdje nema dovoljno visinskih kota potrebno je pre izrade glavnih projekata snimiti teren i projektovati niveletu. Saobraćajnice sekundarne mreže unutar bloka projektovati sa poprečnim nagibima kolovoza i trotoara <math>i_p=2\%(2.5\%)</math>.</p> <p>Kolovoz kod svih saobraćajnica izvesti sa zastorom od asfalta. Ovičenje kolovoza raditi od betonskih ivičnjaka 20/24cm. Na pješačkim prelazima ovičenja raditi od upuštenih (oborenih) ivičnjaka ili bez ovičenja i rampama po propisima za hendikepirana lica – nagib 8.5%, maksimalno 12% sa minimalnom širinom 0.8m.</p> <p>Trotoare, posebne pješačke staze i platoe raditi sa zastorom od betonskih poligonalnih ploča (behatona) ili nekog drugog materijala po izboru projektanta.</p> <p>Kolovoznu konstrukciju za sve saobraćajnice sračunati na osnovu ranga saobraćajnice, odnosno pretpostavljenog saobraćajnog opterećenja za period od 20 god. i geološko-geomehaničkog elaborata iz kojeg se vidi nosivost posteljice prirodnog terena.</p> <p>Prije izvođenja saobraćajnice izvesti sve potrebne ulične instalacije koje su predviđene planom a nalaze se u poprečnom profilu. Glavni projekti uličnih instalacija su posebni elaborati a rade se na osnovu uslova od JKP i ovog plana.</p> <p>Po mogućnosti, projektovati niše za kontejnere.</p> |
| 2.2. | <p><b>Pravila parcelacije, građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b></p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati važeći Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata, kojim je propisano da tehnička dokumentacija sadrži grafički prikaz trase objekta na ažurnim kat. podlogama, kao i tehničke propise, normative i standarde za projektovanje ove vrste objekata.</p>  |
| 3    | <p><b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b></p> <p>U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda.</p> <p>U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima.</p> <p>Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnivati na podacima mikrosezmičke rejonizacije.</p>   |
| 4    | <p><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b></p>   |




|              |  |
|--------------|--|
|              | Tehničkom dokumentacijom poštovati odredbe koje se odnose na zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16).  |
| <b>5</b>     | <b>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</b>  |
|              | <p>Projektom obuhvatiti i fazu hortikulture shodno grafičkom prilogu ovih uslova.</p> <p>Ograde, drveće i zasadi pored puteva podižu se tako da ne ometaju preglednost puta i ne ugrožavaju bezbjednost saobraćaja.</p> <p>Detaljne podatke o planu pejzažne arhitekture potrebno je preuzeti iz tekstualnog dijela Detaljnog urbanističkog plana "Zabjelo-Ljubović" izmjene i dopune, koji je dostupan na internet stranici Registra planske dokumentacije:</p> <p><a href="https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map">https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map</a>, koju vodi Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine</p> |
| <b>6</b>     | <b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b>   |
|              | Ukoliko se pri izradi projektne dokumentacije i izvođenju radova naiđe na tragove ostataka iz prošlosti, investitor je obavezan da o tome obavijesti nadležni organ koji će preduzeti Zakonom propisane mjere u cilju zaštite kulturnog dobra.   |
| <b>7</b>     | <b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b>  |
|              | Potrebno je u projektovanju i izvođenju obezbediti pristup svakom objektu koji mogu da koriste lica sa ograničenim mogućnostima kretanja. U tu svrhu projektovati svuda uz stepenišne prostore i rampe u skladu sa propisima. Nivelacije svih pešačkih staza i prolaza raditi takođe u skladu sa važećim propisima o kretanju invalidnih lica.   |
| <b>8</b>     | <b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA</b>  |
|              | /  |
| <b>9</b>     | <b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b>   |
|              | /  |
| <b>10</b>    | <b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b>   |
|              | /  |
| <b>11</b>    | <b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b>   |
|              | /  |
| <b>12</b>    | <b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>  |
| <b>12.1.</b> | <b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b>   |
|              | Detaljne podatke o elektroenergetskoj infrastrukturi potrebno je preuzeti iz tekstualnog dijela Detaljnog urbanističkog plana "Zabjelo-Ljubović" izmjene i dopune, koji je dostupan na internet stranici Registra planske dokumentacije:   |



|       |   |
|-------|---|
|       | <p><a href="https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map">https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map</a>, koju vodi <b>Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju u dijelu elektroenergetskih instalacija potrebno je izraditi u skladu sa planom elektroenergetske infrastrukture, važećim tehničkim propisima i normativima. Prilikom izrade tehničke dokumentacije za fazu elektroenergetske infrastrukture potrebno je poštovati regulative, standarde i normative, te pribaviti saglasnost nadležnog preduzeća. Mjesto i način priključenja objekta na elektroenergetsku mrežu određiće se nakon izrade tehničke dokumentacije stručne službe CEDIS-a.</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)</li> <li>- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta</li> <li>- Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavanja strujnoj opterećenja</li> <li>- Tehnička preporuka TP-1b – Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/0.4kV</li> </ul> <p>Javnu rasvjetu projektovati u skladu sa Preporukama za projektovanje, izvođenje i održavanje javne rasvjete na području Glavnog grada – Podgorica.</p> |
| 12.2. | <p><b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju u dijelu hidrotehničkih instalacija potrebno je izraditi u skladu sa planom hidrotehničke infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima, i uslovima priključenja na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu infrastrukturu, u skladu sa aktom preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. koji je sastavni dio ovih uslova.</p> <p>Detaljne podatke o hidrotehničkoj infrastrukturnoj mreži i smjernicama za sprovođenje plana u dijelu hidrotehlike (vodovodna, fekalna i atmosferska kanalizacija) potrebno je preuzeti iz tekstualnog dijela Detaljnog urbanističkog plana "Zabjelo-Ljubović" izmjene i dopune, koji je dostupan na internet stranici Registra planske dokumentacije:</p> <p><a href="https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map">https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map</a>, koju vodi <b>Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine</b></p> <p>Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema važećim propisima i normama za tu vrstu objekata, a priključiti ih na gradsku infrastrukturu prema uslovima nadležnog organa koji su sastavni dio ovih UTU –a .</p>  |
| 12.3. | <p><b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b></p> <p>Kontaktne zone predmetne lokacije detaljno je planski razradjena važećim DUP-om koji je definisao regulacione elemente obodnih javnih saobraćajnica i način priključenja na saobraćajnu infrastrukturu.</p> <p>Saobraćajnu infrastrukturu projektovati u svemu prema važećim propisima i normama za tu vrstu objekata.</p> <p><b>NAPOMENA</b> Tekstualni i grafički dio DUP-a "Zabjelo-Ljubović" izmjene i dopune, u kojem su detaljno propisani način izgradnje i uslovi za priključenje na infrastrukturnu mrežu na nivou planskog dokumenta, dostupni su u Registru važeće planske dokumentacije na sljedećoj adresi:<a href="https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map">https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map</a>, kojeg vodi <b>Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine</b></p>   |
| 12.4. | <p><b>Uslovi priključenja na elektronsko komunikacionu infrastrukturu</b></p>   |



|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije <a href="http://www.ekip.me/regulativa/">http:// www.ekip.me/regulativa/</a>;</li> <li>- sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me</a> kao i adresu web portala <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp</a> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.</li> <li>- Detaljne podatke o elektronsko komunikacionoj infrastrukturoj mreži i smjernicama za sprovođenje plana u dijelu elektronsko komunikacione infrastrukture potrebno je preuzeti iz tekstualnog dijela Detaljnog urbanističkog plana "Zabjelo-Ljubović" izmjene i dopune, koji je dostupan na internet stranici Registra planske dokumentacije:</li> </ul> <p><a href="https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map">https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map</a>, koju vodi Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine</p> |   |
| 13. | <b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH -GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b><br>/  |   |
| 14. | <b>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</b><br>/   |   |
| 15. | <b>NAPOMENA</b> Tekstualni i grafički dio DUP-a "Zabjelo-Ljubović" izmjene i dopune, u kojem su detaljno propisani način izgradnje i uslovi za priključenje na infrastrukturnu mrežu na nivou planskog dokumenta, dostupni su u Registru važeće planske dokumentacije na sljedećoj adresi: <a href="https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map">https://lamp.gov.me/PlanningDocument/Map</a> , kojeg vodi Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine   |   |
|     | <b>DOSTAVLJENO:</b><br>Podnosiocu zahtjeva,<br>Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine<br>a/a   |   |
|     | <b>OBRADIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA :</b><br><br>Damir Aljošević, spec.sci.arh.<br>   | <b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE RUKOVODILAC SEKTORA ZA IZGRADNJU I LEGALIZACIJU OBJEKATA:</b><br>m <sup>re</sup> Radmila Maljević, dipl.ing. saob.<br> |
|     | <b>PRILOZI</b><br>-Grafički prilozi iz planskog dokumenta<br>- Tehnički uslova "Vodovod i kanalizacija", d.o.o. Podgorica   |   |



PROFIL 4-

4-

2.0

6.0

2.0-3.0

ПРОФИЛ 1' 1'











| KOORDINATE |            |            | TA^AKA |            |            |
|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| br.        | Y          | X          | br.    | Y          | X          |
| 1          | 6602901.26 | 4699271.95 | 21     | 6603282.43 | 4698982.95 |
| 2          | 6602940.53 | 4699185.70 | 22     | 6603345.11 | 4699047.80 |
| 2'         | 6602948.98 | 4699167.14 | 22'    | 6603356.17 | 4699037.67 |
| 3          | 6602983.89 | 4699090.44 | 23     | 6603230.42 | 4699052.53 |
| 4          | 6603076.77 | 4698940.55 | 24     | 6603193.23 | 4699110.62 |
| 4'         | 6603094.97 | 4698916.50 | 25     | 6603162.84 | 4699171.91 |
| 5          | 6603133.62 | 4698884.51 | 26     | 6603150.38 | 4699197.30 |
| 5'         | 6603198.92 | 4698871.61 | 27     | 6603275.90 | 4699153.58 |
| 6          | 6603252.63 | 4698867.87 | 28     | 6603315.35 | 4699174.08 |
| 7          | 6603428.19 | 4698893.69 | 29     | 6603346.94 | 4699126.30 |
| 8          | 6603560.24 | 4698953.26 | 30     | 6603341.74 | 4698952.27 |
| 9          | 6603570.13 | 4698958.62 | 31     | 6603459.07 | 4698999.05 |
| 10         | 6603633.58 | 4699015.70 | 32     | 6603460.77 | 4699004.85 |
| 11         | 6603649.27 | 4699036.50 | 33     | 6603471.90 | 4699042.81 |
| 12         | 6603748.47 | 4699168.03 | 34     | 6603544.50 | 4699019.45 |
| 13         | 6603393.50 | 4699092.32 | 35     | 6603534.98 | 4699059.46 |
| 14         | 6603270.18 | 4699370.85 | 36     | 6603592.81 | 4699085.84 |
| 15         | 6603229.18 | 4699359.75 | 37     | 6603111.02 | 4699148.32 |
| 16         | 6603074.89 | 4699318.48 | 38     | 6603082.49 | 4699210.98 |
| 17         | 6603071.88 | 4699252.05 | 39     | 6603390.41 | 4698930.92 |
| 18         | 6603089.14 | 4699138.36 | 40     | 6603346.66 | 4698963.49 |
| 19         | 6603174.82 | 4699012.01 | 41     | 6603297.54 | 4698985.03 |
| 20         | 6603260.60 | 4698907.45 |        |            |            |
| 20'        | 6603245.41 | 4698911.86 |        |            |            |


| KOORDINATE |            |            | TEMENA |   |   |
|------------|------------|------------|--------|---|---|
| br.        | Y          | X          | br.    | Y | X |
| T1         | 6602890.27 | 4699295.80 |        |   |   |
| T2         | 6603014.90 | 4699022.34 |        |   |   |
| T3         | 6603125.04 | 4698876.75 |        |   |   |
| T4         | 6603418.14 | 4698879.87 |        |   |   |
| T5         | 6603603.24 | 4698975.47 |        |   |   |
| T6         | 6603712.68 | 4699181.74 |        |   |   |
| T7         | 6603631.19 | 4699147.70 |        |   |   |
| T8         | 6603600.80 | 4699105.71 |        |   |   |
| T9         | 6603483.79 | 4699061.74 |        |   |   |
| T10        | 6603384.68 | 4699093.41 |        |   |   |
| T11        | 6603331.69 | 4699190.73 |        |   |   |
| T12        | 6603313.71 | 4699274.81 |        |   |   |
| T13        | 6603290.69 | 4699333.69 |        |   |   |
| T14        | 6603071.15 | 4699235.36 |        |   |   |
| T15        | 6603081.19 | 4699144.84 |        |   |   |
| T16        | 6602988.09 | 4699214.34 |        |   |   |
| T17        | 6603772.33 | 4699199.68 |        |   |   |
| T18        | 6603276.08 | 4698984.30 |        |   |   |
| T19        | 6603276.72 | 4698980.78 |        |   |   |
| T20        | 6603193.01 | 4699110.51 |        |   |   |
| T21        | 6603414.81 | 4699023.39 |        |   |   |



## LEGENDA:

-  postojeće trafo stanice 10/0.4 kV
-  postojeći 10kV–ni kabal
-  planirana trafo stanica 10/0.4 kV
-  planirani 10kV–ni kabal
-  dalekovod 35kV koji se ukida
-  dalekovod 35kV koji se ukida
-  planirana ~etiri 10kV–na kabla od  
TS 110/10kV/kV "Podgorica 5"
-  granica izmena i dopuna DUP–a







## L E G E N D A:

-  planirana vodovodna mreža
-  planirana fekalna kanalizacija
-  planirana atmosferska kanalizacija






## LEGENDA:

- — □ postojeća telekomunikaciona kanalizacija
- — ■ planirana telekomunikaciona kanalizacija









## LEGENDA:

### ZELENILO



slobodna zelena površina

### SAOBRA]AJNE POVR[INE



trotoari, platoi, staze i prilazi



kolovoz i parkinzi

### PARCELACIJA



postojeće granice parcela koje se zadržavaju



postojeće granice parcela koje se ukidaju



novoplanirane granice parcela

130

broj urbanističke parcele

P=352 m<sup>2</sup>

površina urbanističke parcele




građevinska linija



regulaciona linija










## LEGENDA:


### ZELENILO U OKVIRU STANOVANJA

 baštine i okužnice


 blokovsko zelenilo

### ZELENILO U OKVIRU CENTRALNIH FUNKCIJA

 zelene površine u okviru objekta obrazovanja

 zelene površine u okviru objekta dečije zaštite

 zelene površine u okviru objekta zdravstvene zaštite

 ZELENILO U OKVIRU KOMUNALNIH FUNKCIJA (travnjak, travnjaci, travnjaci)

 ZELENILO U ULIČNOM PROFILU  
(skverno, linearno zelenilo i dr.)

### SAOBRAĆAJNE POVRŠINE

 trotoari, platoi, staze i prilazi

 kolovoz i parkinzi



IZMENA I DOPUNA  
DETALJNOG  
URBANISTIČKOG PLANA  
"ZABJELO-LJUBOVI"



KOORDINATE

TAČKA PARCELACIJE

list br.3a

URBANPROJEKT - PREDUZEĆE ZA KONSALTING,  
URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

Rukovodilac izrade plana - odgovorni planer:

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA - PODGORICE  
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA  
DUP - a "ZABJELO-LJUBOVI" U PODGORICI  
BR.01 - 030/09 - 613  
Podgorica, 3.06.2009.  
PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
DR VORJE SUHIH

Saradnik:

Ivana Petrović, dipl.ing.pe.js.ark


Direktor:

Andreja Andrić, dipl.ing.graf.

Jun 2009.

|     |          |            |
|-----|----------|------------|
| 1   | 86033077 | 4899124,37 |
| 2   | 86033078 | 4899124,37 |
| 3   | 86033079 | 4899124,37 |
| 4   | 86033080 | 4899124,37 |
| 5   | 86033081 | 4899124,37 |
| 6   | 86033082 | 4899124,37 |
| 7   | 86033083 | 4899124,37 |
| 8   | 86033084 | 4899124,37 |
| 9   | 86033085 | 4899124,37 |
| 10  | 86033086 | 4899124,37 |
| 11  | 86033087 | 4899124,37 |
| 12  | 86033088 | 4899124,37 |
| 13  | 86033089 | 4899124,37 |
| 14  | 86033090 | 4899124,37 |
| 15  | 86033091 | 4899124,37 |
| 16  | 86033092 | 4899124,37 |
| 17  | 86033093 | 4899124,37 |
| 18  | 86033094 | 4899124,37 |
| 19  | 86033095 | 4899124,37 |
| 20  | 86033096 | 4899124,37 |
| 21  | 86033097 | 4899124,37 |
| 22  | 86033098 | 4899124,37 |
| 23  | 86033099 | 4899124,37 |
| 24  | 86033100 | 4899124,37 |
| 25  | 86033101 | 4899124,37 |
| 26  | 86033102 | 4899124,37 |
| 27  | 86033103 | 4899124,37 |
| 28  | 86033104 | 4899124,37 |
| 29  | 86033105 | 4899124,37 |
| 30  | 86033106 | 4899124,37 |
| 31  | 86033107 | 4899124,37 |
| 32  | 86033108 | 4899124,37 |
| 33  | 86033109 | 4899124,37 |
| 34  | 86033110 | 4899124,37 |
| 35  | 86033111 | 4899124,37 |
| 36  | 86033112 | 4899124,37 |
| 37  | 86033113 | 4899124,37 |
| 38  | 86033114 | 4899124,37 |
| 39  | 86033115 | 4899124,37 |
| 40  | 86033116 | 4899124,37 |
| 41  | 86033117 | 4899124,37 |
| 42  | 86033118 | 4899124,37 |
| 43  | 86033119 | 4899124,37 |
| 44  | 86033120 | 4899124,37 |
| 45  | 86033121 | 4899124,37 |
| 46  | 86033122 | 4899124,37 |
| 47  | 86033123 | 4899124,37 |
| 48  | 86033124 | 4899124,37 |
| 49  | 86033125 | 4899124,37 |
| 50  | 86033126 | 4899124,37 |
| 51  | 86033127 | 4899124,37 |
| 52  | 86033128 | 4899124,37 |
| 53  | 86033129 | 4899124,37 |
| 54  | 86033130 | 4899124,37 |
| 55  | 86033131 | 4899124,37 |
| 56  | 86033132 | 4899124,37 |
| 57  | 86033133 | 4899124,37 |
| 58  | 86033134 | 4899124,37 |
| 59  | 86033135 | 4899124,37 |
| 60  | 86033136 | 4899124,37 |
| 61  | 86033137 | 4899124,37 |
| 62  | 86033138 | 4899124,37 |
| 63  | 86033139 | 4899124,37 |
| 64  | 86033140 | 4899124,37 |
| 65  | 86033141 | 4899124,37 |
| 66  | 86033142 | 4899124,37 |
| 67  | 86033143 | 4899124,37 |
| 68  | 86033144 | 4899124,37 |
| 69  | 86033145 | 4899124,37 |
| 70  | 86033146 | 4899124,37 |
| 71  | 86033147 | 4899124,37 |
| 72  | 86033148 | 4899124,37 |
| 73  | 86033149 | 4899124,37 |
| 74  | 86033150 | 4899124,37 |
| 75  | 86033151 | 4899124,37 |
| 76  | 86033152 | 4899124,37 |
| 77  | 86033153 | 4899124,37 |
| 78  | 86033154 | 4899124,37 |
| 79  | 86033155 | 4899124,37 |
| 80  | 86033156 | 4899124,37 |
| 81  | 86033157 | 4899124,37 |
| 82  | 86033158 | 4899124,37 |
| 83  | 86033159 | 4899124,37 |
| 84  | 86033160 | 4899124,37 |
| 85  | 86033161 | 4899124,37 |
| 86  | 86033162 | 4899124,37 |
| 87  | 86033163 | 4899124,37 |
| 88  | 86033164 | 4899124,37 |
| 89  | 86033165 | 4899124,37 |
| 90  | 86033166 | 4899124,37 |
| 91  | 86033167 | 4899124,37 |
| 92  | 86033168 | 4899124,37 |
| 93  | 86033169 | 4899124,37 |
| 94  | 86033170 | 4899124,37 |
| 95  | 86033171 | 4899124,37 |
| 96  | 86033172 | 4899124,37 |
| 97  | 86033173 | 4899124,37 |
| 98  | 86033174 | 4899124,37 |
| 99  | 86033175 | 4899124,37 |
| 100 | 86033176 | 4899124,37 |
| 101 | 86033177 | 4899124,37 |
| 102 | 86033178 | 4899124,37 |
| 103 | 86033179 | 4899124,37 |
| 104 | 86033180 | 4899124,37 |
| 105 | 86033181 | 4899124,37 |
| 106 | 86033182 | 4899124,37 |
| 107 | 86033183 | 4899124,37 |
| 108 | 86033184 | 4899124,37 |
| 109 | 86033185 | 4899124,37 |
| 110 | 86033186 | 4899124,37 |
| 111 | 86033187 | 4899124,37 |
| 112 | 86033188 | 4899124,37 |
| 113 | 86033189 | 4899124,37 |
| 114 | 86033190 | 4899124,37 |
| 115 | 86033191 | 4899124,37 |
| 116 | 86033192 | 4899124,37 |
| 117 | 86033193 | 4899124,37 |
| 118 | 86033194 | 4899124,37 |
| 119 | 86033195 | 4899124,37 |
| 120 | 86033196 | 4899124,37 |
| 121 | 86033197 | 4899124,37 |
| 122 | 86033198 | 4899124,37 |
| 123 | 86033199 | 4899124,37 |
| 124 | 86033200 | 4899124,37 |
| 125 | 86033201 | 4899124,37 |
| 126 | 86033202 | 4899124,37 |
| 127 | 86033203 | 4899124,37 |
| 128 | 86033204 | 4899124,37 |
| 129 | 86033205 | 4899124,37 |
| 130 | 86033206 | 4899124,37 |
| 131 | 86033207 | 4899124,37 |
| 132 | 86033208 | 4899124,37 |
| 133 | 86033209 | 4899124,37 |
| 134 | 86033210 | 4899124,37 |
| 135 | 86033211 | 4899124,37 |
| 136 | 86033212 | 4899124,37 |
| 137 | 86033213 | 4899124,37 |
| 138 | 86033214 | 4899124,37 |
| 139 | 86033215 | 4899124,37 |
| 140 | 86033216 | 4899124,37 |
| 141 | 86033217 | 4899124,37 |
| 142 | 86033218 | 4899124,37 |
| 143 | 86033219 | 4899124,37 |
| 144 | 86033220 | 4899124,37 |
| 145 | 86033221 | 4899124,37 |
| 146 | 86033222 | 4899124,37 |
| 147 | 86033223 | 4899124,37 |
| 148 | 86033224 | 4899124,37 |
| 149 | 86033225 | 4899124,37 |
| 150 | 86033226 | 4899124,37 |
| 151 | 86033227 | 4899124,37 |
| 152 | 86033228 | 4899124,37 |
| 153 | 86033229 | 4899124,37 |
| 154 | 86033230 | 4899124,37 |
| 155 | 86033231 | 4899124,37 |
| 156 | 86033232 | 4899124,37 |
| 157 | 86033233 | 4899124,37 |
| 158 | 86033234 | 4899124,37 |
| 159 | 86033235 | 4899124,37 |
| 160 | 86033236 | 4899124,37 |
| 161 | 86033237 | 4899124,37 |
| 162 | 86033238 | 4899124,37 |
| 163 | 86033239 | 4899124,37 |
| 164 | 86033240 | 4899124,37 |
| 165 | 86033241 | 4899124,37 |
| 166 | 86033242 | 4899124,37 |
| 167 | 86033243 | 4899124,37 |
| 168 | 86033244 | 4899124,37 |
| 169 | 86033245 | 4899124,37 |
| 170 | 86033246 | 4899124,37 |
| 171 | 86033247 | 4899124,37 |
| 172 | 86033248 | 4899124,37 |
| 173 | 86033249 | 4899124,37 |
| 174 | 86033250 | 4899124,37 |
| 175 | 86033251 | 4899124,37 |
| 176 | 86033252 | 4899124,37 |
| 177 | 86033253 | 4899124,37 |
| 178 | 86033254 | 4899124,37 |
| 179 | 86033255 | 4899124,37 |
| 180 | 86033256 | 4899124,37 |
| 181 | 86033257 | 4899124,37 |
| 182 | 86033258 | 4899124,37 |
| 183 | 86033259 | 4899124,37 |
| 184 | 86033260 | 4899124,37 |
| 185 | 86033261 | 4899124,37 |
| 186 | 86033262 | 4899124,37 |
| 187 | 86033263 | 4899124,37 |
| 188 | 86033264 | 4899124,37 |
| 189 | 86033265 | 4899124,37 |
| 190 | 86033266 | 4899124,37 |
| 191 | 86033267 | 4899124,37 |
| 192 | 86033268 | 4899124,37 |
| 193 | 86033269 | 4899124,37 |
| 194 | 86033270 | 4899124,37 |
| 195 | 86033271 | 4899124,37 |
| 196 | 86033272 | 4899124,37 |
| 197 | 86033273 | 4899124,37 |
| 198 | 86033274 | 4899124,37 |
| 199 | 86033275 | 4899124,37 |
| 200 | 86033276 | 4899124,37 |
| 201 | 86033277 | 4899124,37 |
| 202 | 86033278 | 4899124,37 |
| 203 | 86033279 | 4899124,37 |
| 204 | 86033280 | 4899124,37 |
| 205 | 86033281 | 4899124,37 |
| 206 | 86033282 | 4899124,37 |
| 207 | 86033283 | 4899124,37 |
| 208 | 86033284 | 4899124,37 |
| 209 | 86033285 | 4899124,37 |
| 210 | 86033286 | 4899124,37 |
| 211 | 86033287 | 4899124,37 |
| 212 | 86033288 | 4899124,37 |
| 213 | 86033289 | 4899124,37 |
| 214 | 86033290 | 4899124,37 |
| 215 | 86033291 | 4899124,37 |
| 216 | 86033292 | 4899124,37 |
| 217 | 86033293 | 4899124,37 |
| 218 | 86033294 | 4899124,37 |
| 219 | 86033295 | 4899124,37 |
| 220 | 86033296 | 4899124,37 |
| 221 | 86033297 | 4899124,37 |
| 222 | 86033298 | 4899124,37 |
| 223 | 86033299 | 4899124,37 |
| 224 | 86033300 | 4899124,37 |
| 225 | 86033301 | 4899124,37 |
| 226 | 86033302 | 4899124,37 |
| 227 | 86033303 | 4899124,37 |
| 228 | 86033304 | 4899124,37 |
| 229 | 86033305 | 4899124,37 |
| 230 | 86033306 | 4899124,37 |
| 231 | 86033307 | 4899124,37 |
| 232 | 86033308 | 4899124,37 |
| 233 | 86033309 | 4899124,37 |
| 234 | 86033310 | 4899124,37 |
| 235 | 86033311 | 4899124,37 |
| 236 | 86033312 | 4899124,37 |
| 237 | 86033313 | 4899124,37 |
| 238 | 86033314 | 4899124,37 |
| 239 | 86033315 | 4899124,37 |
| 240 | 86033316 | 4899124,37 |
| 241 | 86033317 | 4899124,37 |
| 242 | 86033318 | 4899124,37 |
| 243 | 86033319 | 4899124,37 |
| 244 | 86033320 | 4899124,37 |
| 245 | 86033321 | 4899124,37 |
| 246 | 86033322 | 4899124,37 |
| 247 | 86033323 | 4899124,37 |
| 248 | 86033324 | 4899124,37 |
| 249 | 86033325 | 4899124,37 |
| 250 | 86033326 | 4899124,37 |
| 251 | 86033327 | 4899124,37 |
| 252 | 86033328 | 4899124,37 |
| 253 | 86033329 | 4899124,37 |
| 254 | 86033330 | 4899124,37 |
| 255 | 86033331 | 4899124,37 |
| 256 | 86033332 | 4899124,37 |
| 257 | 86033333 | 4899124,37 |
| 258 | 86033334 | 4899124,37 |
| 259 | 86033335 | 4899124,37 |
| 260 | 86033336 | 4899124,37 |
| 261 | 86033337 | 4899124,37 |
| 262 | 86033338 | 4899124,37 |
| 263 | 86033339 | 4899124,37 |
| 264 | 86033340 | 4899124,37 |
| 265 | 86033341 | 4899124,37 |
| 266 | 86033342 | 4899124,37 |
| 267 | 86033343 | 4899124,37 |
| 268 | 86033344 | 4899124,37 |
| 269 | 86033345 | 4899124,37 |
| 270 | 86033346 | 4899124,37 |
| 271 | 86033347 | 4899124,37 |
| 272 | 86033348 | 4899124,37 |
| 273 | 86033349 | 4899124,37 |
| 274 | 86033350 | 4899124,37 |
| 275 | 86033351 | 4899124,37 |
| 276 | 86033352 | 4899124,37 |
| 277 | 86033353 | 4899124,37 |
| 278 | 86033354 | 4899124,37 |
| 279 | 86033355 | 4899124,37 |
| 280 | 86033356 | 4899124,37 |
| 281 | 86033357 | 4899124,37 |
| 282 | 86033358 | 4899124,37 |
| 283 | 86033359 | 4899124,37 |
| 284 | 86033360 | 4899124,37 |
| 285 | 86033361 | 4899124,37 |
| 286 | 86033362 | 4          |







DAMIR



CRNA GORA  
GLAVNI GRAD PODGORICA

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

UPI-02-041/24-4028/2

Broj: 17/06/24/00

Podgorica, 4. 06. 2024.

CG-332/24-882/6

15851 2020 409

DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, postupajući po zahtjevu Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG broj 64/17), člana 19 Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15 i 034/16), člana 10 Odluke o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) i člana 5 Odluke o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) izdaje

### TEHNIČKE USLOVE PRIKLJUČENJA NA GRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJU

Na osnovu zahtjeva Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, koji je kod nas evidentiran pod brojem UPI-02-041/24-4028/1 od 05.06.2024. godine, za izdavanje tehničkih uslova priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju za izgradnju dijela ulice radnog naziva **Nova 9, u zahvatu DUP-a "Zabjelo - Ljubović" izmjene i dopune u Podgorici, investitora Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.** (prema urbanističko-tehničkim uslovima 08-332/24-882 od 04.06.2024. godine, izdatim od strane Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj), dostavljamo vam situaciju sa ucrtanim postojećim hidrotehničkim instalacijama na predmetnoj lokaciji.

Priloženi geometrijski atributi šahtova vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije odnose se na osovinu poklopaca šahtova, a ne na položaj cijevi. Položaj cjevovoda je ucrtan kao spoj tih osovina poklopaca šahtova, što ne odgovara stvarnom položaju cijevi, koji kod vodovoda može biti udaljen od osovine poklopca i par metara. Stvarni položaj mora se utvrditi uvidom u svaki šaht pojedinačno. Napominjemo da se u blizini lokacije može naići na priključne cjevovode za koje ovo društvo ne posjeduje potrebne podatke o visinskom i horizontalnom položaju, jer prilikom izgradnje ovih cjevovoda nije urađen katastar instalacija, a na cjevovodu nijesu izvedeni vodovodni šahtovi, te u sadašnjem stanju nema mogućnosti da ih snimimo i ucrtamo njihov tačan položaj. Prilikom izgradnje saobraćajnice obavezno je da nas pozovete, radi identifikacije istih i eventualne intervencije.

Izgradnju hidrotehničkih instalacija predvidjeti u skladu sa predmetnim DUP-om i projektnom dokumentacijom okolnih saobraćajnica, ukoliko postoji i postojećim stanjem. Sve prikazati na preglednoj situaciji u odgovarajućoj razmjeri, sa svim prikazanim elementima relevantnim za izbor projektnog rješenja i osnovne koncepcije planiranog stanja šireg prostora i njegovog uklapanja u postojeće elemente i ostale faze projekta. Predvidjeti prespajanje svih postojećih priključaka na nove cjevovode. Prilikom izgradnje predmetne saobraćajnice, voditi računa o postojećim i planiranim cjevovodima i priključcima. Kote poklopaca svih postojećih hidrotehničkih instalacija prilagoditi niveleti saobraćajnice



U nastavku su navedeni neki od osnovnih principa koji važe na području vodovodnog i kanalizacionog sistema Podgorice, koje je potrebno ispoštovati, ukoliko se u sklopu predmetne ulice predviđa izgradnja vodovoda, fekalne i/ili atmosferske kanalizacije:

#### a) Vodovod

Vodovodne priključke predvidjeti kao grupne, što znači za grupu objekata predvidjeti zajedničko mjesto priključenja na cjevovodu u šahtu minimalnih dimenzija 1.2x1.2x1.2m čiji je detalj neophodno prikazati (osnovu i presjek) - vodoinstalaterski i građevinski, sa specifikacijom materijala i pravim dimenzijama fazonskih komada i armatura da bi dokazali usvojene dimenzije šahta.

Šaht obavezno mora biti sa drenažom, penjalicama i poklopcem tako postavljenim da se pri silazu u šaht ne gazi po cijevima. Grupne priključke predvidjeti preko OP komada, a ne ogrlicom, koje predviđamo samo kod potrebe naknadne ugradnje na postojećem cjevovodu, a ne i kod izgradnje novog cjevovoda. Isto se odnosi na sva mjesta ogranaka – obavezno u šahtu. Zatvarače takodje predvidjeti u šahtu, a ne sa podzemnom ugradbenom garniturom, koji se ne ugrađuju u vodovodnom sistemu Podgorice. Za sve šahtove važi prethodno navedeno u vezi neophodnog prikaza detalja osnove i presjeka šahta te minimalnih i usvojenih dimenzija.

Hidrante za protivpožarnu zaštitu, ukoliko se predviđaju, uraditi u svemu prema važećem Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Sl. list SFRJ 3/91"), prema kojem se postavljaju nadzemni hidranti, a samo u slučaju ako ometaju saobraćaj, postavljaju se podzemni hidranti na nezakrčenom i dostupnom mjestu. Ispred hidranta predvidjeti ugradnju zatvarača u šahtu.

Ukoliko se predviđaju javne česme ili hidranti za zalivanje zelenih površina, obavezno predvidjeti šaht sa vodomjerom za mjerenje utroška vode.

Svi vodomjeri koji se ugrađuju moraju biti klase C, sa mesinganim, horizontalnim kućištem, impulsnim mehanizmom i radio modulom za daljinsko očitavanje, sa magnetnim ventilom prije i propusnim ventilom poslije vodomjera, koji su prilagođeni usvojenom programu i opremi "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorice. Vodomjeri moraju biti sa horizontalnom osovinom, baždareni i moraju imati plombu Metrološkog zavoda Crne Gore sa oznakom ME.

#### b) Fekalna kanalizacija

Neophodno je fekalnu kanalizaciju projektovati do postojeće fekalne kanalizacije, i sve to potvrditi tačnim dužinama, položajem i padovima.

Iz svakog revizionog okna planiranog fekalnog kolektora bilo bi potrebno i poželjno ostaviti priključne kanale na obje strane ulice (zavisno od uslova na terenu) 1.0 - 2.0m dužine van krajnjih ivica saobraćajnice, kako bi se stvorili uslovi za priključenje planiranih i postojećih objekata koji mu gravitiraju. Te prelaze obavezno predvidjeti i na mjestu postojećih i budućih priključnih saobraćajnica, da bi se izbjeglo naknadno prekopavanje ulice. Kanalizacija se izvodi od atestiranih PVC ili rebrastih PE kanalizacionih cijevi za uličnu kanalizaciju, nosivosti ne manje od SN4.

S obzirom na opterećenost gradske fekalne kanalizacije, napominjemo da nije preporučljivo priključenje podrumskih i suterenskih etaža objekta na fekalnu kanalizaciju gravitaciono.

#### c) Atmosferska kanalizacija

Za saobraćajnice duž kojih su predviđeni parkinzi, potrebno je predvidjeti separatore za atmosfersku kanalizaciju, sa priloženim prospektom o kvalitetu efluenta nakon prečišćavanja za izabrane separatore, odnosno da li zadovoljava Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku



ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Službeni list Crne Gore“, br. 45/08 od 31. jula 2008). Separator mora da ima i by-pass. Dimenzionisanje vršiti na mjerodavnu kišu vjerovatnoće 20%, trajanja 15 minuta, intenziteta oko 264 l/s/ha.

Kišne vode sa lokacije objekata se ne smiju upuštati direktno u gradsku atmosfersku kanalizaciju, nego prvo u retencione bazene na lokaciji objekata, koji se prelivaju u gradsku atmosfersku kanalizaciju.

d) Tehnička opremljenost projekta hidrotehničkih instalacija

Bez obzira na poznato pravilo da projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za gradjenje objekta (Službeni list CG broj 044/18), ovdje posebno izdvajamo neke od stavki. Za sve ulice koje se rekonstruišu, vrši se usaglašavanje postojećeg, zatečenog stanja, ustanovljenog na licu mjesta, sa trenutno važećim normativima u svim segmentima i detaljima, a što ne mora da se posebno definiše, jer se to podrazumijeva. Neka od tih pravila posebno navodimo u uslovima projektovanja, ali ne znači da ono što nije posebno navedeno, ne mora da se poštuje. To podrazumijeva i obavezno rješenje priključenja svih potrošača na novi cjevovod, ako se predvidja, kao i usaglašavanje sa osnovnim pravilima svakog priključka, a to je ugradnja vodomjera u šahtu ispred objekta i ostalo.

Obavezan dio projekta je, osim važećeg katastra i tehničkih uslova priključenja, i projektni zadatak potpisan od strane investitora.

Projekat obavezno mora da sadrži preglednu situaciju u odgovarajućoj razmjeri, sa svim prikazanim elementima relevantnim za izbor projektnog rješenja i osnovne koncepcije planiranog stanja šireg prostora i njegovog uklapanja u postojeće elemente i ostale faza projekta, postojeće i planirano stanje objekata po DUP-u. Potrebno je da osim postojeće geodetske podloge, bude nanešen i dio DUP-om planiranih objekata i saobraćajnica.


Ovi uslovi važe 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja.

Prilog: Situacija R = 1:1000

Geometrijski atributi vodovodnih i fekalnih šahtova

Geometrijski atributi slivnika atmosferske kanalizacije

Podgorica,  
13.06.2024. godine


 Izvršni direktor,  
Aleksandar Nišavić, dipl.ecc.









|   |  |
|---|--|
| <p>Crna Gora<br/>         Glavni Grad Podgorica<br/> <b>Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj</b></p> <p>Broj: 08-332/24-780<br/>         Podgorica, 03.07.2024.godine</p> | <p>Glavni grad Podgorica</p>  |
|---|--|

|   |          |
|---|----------|
| <p><b>GRAFIČKI PRILOG – Katastarsko geodetska podloga</b></p>           |          |
| <p>Izvod iz DUP-a „Zabjelo - Ljubović“ izmjene i dopune u Podgorici</p> | <p>1</p> |





Crna Gora  
Glavni Grad Podgorica  
Sekretarijat za planiranje prostora i  
održivi razvoj

Broj: 08-332/24-780  
Podgorica, 03.07.2024.godine

Glavni grad Podgorica



GRAFIČKI PRILOG – Plan saobraćajne infrastrukture  
Izvod iz DUP-a „Zabjelo - Ljubović“ izmjene i dopune u Podgorici

2



